

t9_tsep_2 (TMR- GYHR1H7xyXhroiwtkSMQLuqhh8idUafX)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2_tsep_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_tops_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l1_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_tsep_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (((X1 = k3_subset_1 \\ & (u1_struct_0 X0) X2) \vee (X2 = k3_subset_1 (u1_struct_0 X0) X1)) \Rightarrow (\\ & r1_tsep_2 X0 X1 X2)))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow ((r1_tsep_2 \\ & X0 X1 X2) \Rightarrow ((X1 = k3_subset_1 (u1_struct_0 X0) X2) \wedge (X2 = k3_subset_1 \\ & (u1_struct_0 X0) X1)))))) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (k2_pre_topc \\ & X0 X1 = k3_subset_1 (u1_struct_0 X0) (k1_tops_1 X0 (k3_subset_1 \\ & (u1_struct_0 X0) X1)))) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_struct_0 \\ & X0)) \wedge ((m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \wedge (m1_subset_1 \\ & X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))))) \Rightarrow ((r2_tsep_2 X0 X1 X2) \Leftrightarrow (r1_tsep_2 \\ & X0 X1 X2)) \end{aligned} \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_pre_topc\ X0)\Rightarrow(l1_struct_0\ X0) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1_subset_1\ X1\ (k1_zfmisc_1\ X0))\Rightarrow(m1_subset_1\ (k3_subset_1\ X0\ X1)\ (k1_zfmisc_1\ X0)) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((l1_pre_topc\ X0)\wedge(m1_subset_1\ X1\ (k1_zfmisc_1\ (u1_struct_0\ X0))))\Rightarrow(m1_subset_1\ (k2_pre_topc\ X0\ X1)\ (k1_zfmisc_1\ (u1_struct_0\ X0))) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_pre_topc\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1\ X1\ (k1_zfmisc_1\ (u1_struct_0\ X0)))\Rightarrow(k1_tops_1\ X0\ X1 = k3_subset_1\ (u1_struct_0\ X0)\ (k2_pre_topc\ X0\ (k3_subset_1\ (u1_struct_0\ X0)\ X1)))) \quad (8)$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0\ X0)\wedge((v2_pre_topc\ X0)\wedge(l1_pre_topc\ X0)))\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1\ X1\ (k1_zfmisc_1\ (u1_struct_0\ X0)))\Rightarrow(\forall X2.(m1_subset_1\ X2\ (k1_zfmisc_1\ (u1_struct_0\ X0)))\Rightarrow((r2_tsep_2\ X0\ X1\ X2)\Rightarrow((r2_tsep_2\ X0\ (k2_pre_topc\ X0\ X1)\ (k1_tops_1\ X0\ X2))\wedge(r2_tsep_2\ X0\ (k1_tops_1\ X0\ X1)\ (k2_pre_topc\ X0\ X2))))))$$